



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

## Den Na Eɛ Sɛ Meyɛ Na Wɔagye Me Nkwa? — KJV Bible Adesua a Strong's Numbers Ka Ho

EDEN NA ESE SE MEYE NA WAGYE ME NKWA? · ASOMAFOD NO ANKASA MMUAE (ASOMAFOD  
NNWUMA 2:38)

*Nhyehyee Bibul Fapem — Yesu Kristo Asempa*

### KASA A EMU DA HO PAA

Onyankopɔn bɔɔ wo, na Onyankopɔn dɔ wo. Obiara aye bɔne, na bɔne twa yen firi Onyankopɔn ho. Onyankopɔn somaa ne Ba, Yesu Kristo. Yesu anyɛ bɔne da, nanso owui de tuua yen bɔne ho ka. Afei Onyankopɔn nyanee no firii awufo mu, na ɔte ase seesei. Nea eɛ wo ye ni. Gye asempa yi di wɔ wo koma nyinaa mu. Twe wo ho fi w'akwammɔne ho — Kyerɛwsem no frɛ eyi adwensakra. Ma wɔmmɔ wo asu — kɔ nsu ase wɔ Yesu Kristo din mu — na Onyankopɔn de wo bɔne bekye wo. Onyankopɔn de ne Honhom Kronkron bema wo na ebetena wo mu. Afei kɔ so di Yesu akyi da biara, wo ne afoforo a wɔgye di bom, kosi w'abrabɔ awiei. Obɛhwe wo so, na ɔbema wo nkwa a enni awiei.

### ASEM A EFATA ANIMU

Adamfo, asemmisa a eho hia sen biara a obiara betumi abisa no, wɔbisaa saa da a wɔwooo Asɔre no. Nnipa a wɔtee nokware no, wɔn koma wowee, na wɔteɛm sɛ, den na yenye? Wɔanka ankyere wɔn sɛ wɔnte nka bi keke, anaase wɔmmɔ mpae na wɔntoa wɔn asetena dedaw so. Wɔmaa wɔn mmuae a ɔpon wɔ mu, na ɔpon no wɔ anammɔntu bi a eɛ sɛ wotwa. Gye di — wo koma nyinaa mu — sɛ Yesu Kristo wui maa wo bɔne, na ɔsɔre fii awufo mu, efise gyidi fi Onyankopɔn asem a wɔte no mu na eba. Nu wo ho — dan fi wo bɔne ho wo koma nyinaa mu. Ma wɔmmɔ wo asu wɔ Yesu Kristo din mu ma wo bɔne fafiri — wɔasie wo aka ne ho, na wɔanyan wo sɛ wobetena ase foforo. Gye Honhom Kronkron akyede no — efise obiara a onni Kristo Honhom no nye ne dea. Afei nnyae wɔ ɔpon no ano: kɔ so wɔ asomafo no nkyerekyere mu, paanoo mu breakye, ne mpaebɔ mu; kɔ so ka ne ho senea dubaa taa ka bobɛ dua ho; na gyina pintinn kosi awiei — efise nkwaɔgye fi ase wɔ nokware mu, ekɔ so wɔ nokware mu, na etwa to wɔ nokware mu. Mpaebɔ ye mfitiase pa, na wubetumi abɔ saa mpae no dɔnhwerew yi ara mu; nanso tie biribiara a asomafo no de buae no, na ye, na wobegye wo nkwa. Eyi ne kwan a ekɔ mu. Sua ho ade wɔ w'ankasa fam, na nantew so.

## NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BƐYI ANO:

1. Bere a nnipa no tee no yaw wɔ wɔn koma mu na wosuu sɛ, dɛn na yenye, dɛn ne mmuae a asomafo no maa wɔn?
2. Asem ben ne sɛ obi de gye di wɔ ne koma mu, na ɔka no wɔ n'ano, na dɛn ne asubɔ a wɔbɔ no wɔ Yesu Kristo din mu no yɛ?
3. So nkwagye yɛ mfitiase nko ara, anaase esɛ sɛ onipa toa so, ka Kristo ho, na ɔtena mu kosi awiei?

### I. ASEMMISA — MMARIMA NE ANUANOM, DɛN NA YENYE?

**Asomafoɔ 2:36** “Esɛ sɛ nnipa a wɔwɔ Israel nyinaa hunu sɛ, mo na mobɔɔ saa Yesu yi a Onyankopɔn aye no Awurade ne Agyenkwa no asennua mu.” (37) Eberɛ a nnipa no tee saa asem yi no, ehaa wɔn yie. Enti, wɔbisaa Petro ne asomafoɔ a aka no sɛ, “Anuanom, edeen na yenye?”

**WɔBISAA PETRO NE ASOMAFOɔ A AKA NO Sɛ → ANUANOM, EDEEN NA YENYE?**

### II. FAPEM NO — KRISTO WUIE, NA NE MOGYA HORO BɔNE

**A. Romafoɔ 5:8** Nanso, Onyankopɔn da ne dɔ adi wɔ yei mu sɛ; eberɛ a yeyɛ nnebɔneyefoɔ no, Kristo wu maa yen.

**EBERɛ A YEYɛ NNEBɔNEYEFOɔ NO → KRISTO WU MAA YEN.**

**B. Adiyisem 1:5** ne Yesu Kristo a ɔye ɔdansenɛ nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ no nkyen nka mo. Ɔdɔ yen, na ɔnam ne wuo no so agye yen afiri yen bɔne mu. **[G3068 louo ■]**

**ƆDANSEFO NOKWAFO NO + AWUFOɔ MU ABAKAN NO → NEA ƆDɔ YEN NO → HORO YEN HO FIRII YEN BɔNE MU Wɔ N'ANKASA MOGYA MU.**

**C. Efesofoɔ 1:7** Ne mu na yenya ɔgyee a efiri ne mogya mu. Ne mu na yenya bɔnefakye nso, sɛdɛ Onyankopɔn adom mmorosɔɔ a

**NE MU NA YENYA ƆGYEE A EFIRI NE MOGYA MU = NE MU NA YENYA BɔNEFAKYE NSO.**

*(Me nkate ankasa — agyenkwagye ne bɔne fakye wɔ NE MU. Yei nti na wɔbɔ yen asu de yen hye NE MU: mogya a ehorɔ yen ho, ne bɔne fakye a etɔ, wɔhunu wɔ Ɔno a wɔbɔ yen asu de yen hye ne mu no mu.)*

**D. Yesaia 52:14** Dodoɔ a wɔhunuu no ho dwirii wɔn. Efiri sɛ wɔseee n'anim a anse onipa biara deɛ na ne bɔberɛ seɛ a ense ɔdasani deɛ.

**N'ANIM YEE HU SɛN OBIARA → NA NE SUBAN NSO YE HU SɛN NNIPA MMA.**

**E. Yesaia 50:6** Mede m'akyi maa wɔn a wɔboro me, na mede m'afono maa wɔn a wɔtutu m'abɔgyese. Mamfa m'anim ansie wɔn fedie ne ntasuteɛ ho.

**MEDE M'AKYI MAA WɔN A WɔBORO ME + NA MEDE M'AFONO MAA WɔN A WɔTUTU M'ABɔGYESE → MAMFA M'ANIM ANSIE WɔN FEDIE NE NTASUTEɛ HO.**

**F. Nnwom 22:14** Wɔahwie me agu sɛ nsuo, na me nnompe nyinaa ahodwo. M'akoma adane aye sɛ nku; anane afiri me mu. (15) M'ahodden awe te sɛ kyemfere mu. Na me tekrema atare m'anom. Wode me ato owuo mfuturo mu. (16) Nkraman atwa me ho ahyia nnebɔneyefoɔ kuo atwa me ho ahyia, wɔahwire me nsa ne me nan mu. (17) Metumi akan me nnompe nyinaa; M'atamfoɔ di me nhwehaa na wɔsere me. (18) Wɔkye me atadeɛ mu fa, na wɔbɔ me ntoma so ntonto.

**M'AWO NYINAA ATUTU → WɔWOWɔɔ ME NSA NE ME NAN MU → WɔKYE M'ATADE MU + WɔBɔ NTONTU GU M'ATADE SO.**

**G. Yesaia 53:4** Ampa ara ɔfaa yen mmerɛye, na ɔsoaa yen awerehoɔ, nanso yebuu no sɛ Onyankopɔn na watwe n'aso. Yebuu no sɛ Onyankopɔn na wabɔ no na wadwere no. **[H7495 rapha ■]** (5) Nanso, yen mmurato enti na wɔpiraa noɔ, yen amumuye enti na wɔdwerɛ no; asotwe a ede asomdwoeɛ breɛ yen no daa no so, na n'apirakuro mu na yenya ayaresa.

**WɔPIRAA NO Wɔ YEN MMARATOɔ HO + WɔBOBɔɔ NO Wɔ YEN AMUMUYE HO → NE APIRA NO MU NA WɔSAA YEN YARE.**

**H. Mateo 27:28** Wɔyii Yesu atadeɛ a na ehɛ no no de batakari kɔkɔɔ bi hyɛ no (29) enna wɔde nkaseɛ atentene nwonoo ekɛ hyɛ no, enna wɔde dua bi hyɛ ne nsa nifa sɛ ahempoma, enna wɔbubuu nkotodwe wɔ n'anim hyɛ asee bɔ gyee so, dii ne ho fɛ sɛ, “Yudafoɔ Ɔhene, wo nkwa so.” (30) Wɔtetee ntasuo guu ne so na wɔgyee dua no firii ne nsam de paa n'apampam.

**NHWIREM AHENKYEW WOWOW NE TIRI SO → WOTETEW NTASU GUU NE SO + WƆBƆƆ NE TIRI SO.**

**I. Luka 22:44** Esiane se na Yesu ho yera no wɔ Honhom mu no enti, ɔmaa ne mpaeeɔ mu yɛe den maa ne ho fifire yɛe se mogya ntowantowa soso guu fam.

**ɔMAA NE MPAEEɔ MU YɛE DEN MAA NE HO FIFIRE YɛE SE MOGYA NTOWANTOWA SOSO GUU FAM.**

**J. Yohane 19:34** Asraafoɔ no mu baako de ne pea wɔɔ ne mfe maa mogyasufi firi ne mfe mu baee.

**PEA WOWOO NE MFEM MU → NTEM ARA MOGYA NE NSUO TU FIRII MU BAA.**

*(Me ankasa m'adwene — kenkan no breoo, na hu se wɔyee eyi maa WO. Anim a ebɔɔ nsoromma no, wɔsee no a wontumi nhu no bio. Akyi a eso ade nyinaa no, wɔde mmaa buee mu. Nsa a esaa akwatafoɔ yare no, wɔde dade wowɔɔ mu. Ne nnompe pue de wɔhwee kae. Ne ho fifiri tɔe te se mogya ansa na wɔde pee baako mpo mmɔ no. Wɔnni tumi nnii ne so: N'ankasa fii ne pe mu de n'akyi mae; wamfa n'anim nhinta. Ekyibiraw biara a wɔbɔɔ no ye wo bɔne a wɔde too ne so, apirakuru biara ye wo mfomsoɔ, nsuo baako biara ye wo ka. Na se wɔwiee no, mogya ne nsuo firi ne mfem mu bae — mogya no de wo ho horo, nsuo no de wo sie wɔ ne mu. Enti se wɔka kyere wo se nu wo ho na woma wɔbɔ wo asu, enye ade a eye den na wɔrebisa wo se ye. Wɔrebisa wo se, wɔ w'anim kotoɔ mu, gye dee egyee no bo saa nyinaa no.)*

### **III. GYE AWURADE YESU KRISTO DI — NA FA W'ANO PAE MU KA NO**

**A. 1 Mose (Gyenesi) 15:6** Abram gyee asem a Awurade kae no diie. Ne saa enti, Awurade buu no onipa tenenee. **[H539 aman ■]**

**ABRAM GYEE ASEM A AWURADE KAE NO DIIE → NE SAA ENTI, AWURADE BUU NO ONIPA TENENEE.**

**B. Romafoɔ 4:3** Atweresem no kyere yen se, “Abraham gyee Onyankopɔn diie; na eno so na enam maa Onyankopɔn gyee no se ɔteneneeni no.”

**ABRAHAM GYEE ONYANKOPɔN DII → WɔBUU NO SE ɔTRENEENI.**

**C. 4 Mose (Numeri) 21:8** Awurade ka kyeree Mose se, “Fa kɔbere ye saa awɔ yi mu baako seso na fa no sen poma bi so, na se awɔ no bi ka obi na onii no hwe no keke a, ɔrenwu.” (9) Enti, Mose yee ɔwɔ seso no; na obiara a ɔwɔ no bi beka no no, se ɔpagya n'ani hwe no a, ɔnwu.

**OBIARA A WɔKA NO, SE ɔHWE NO A → ɔBETENA ASE.**

**D. Yohane 3:14** Sedee Mose maa ɔwɔ seso a wɔde kɔbere aye asen dua so wɔ esere so no, saa ara na Onipa Ba no nso wɔbema no so **[G4100 pisteuo ■]** (15) na obiara a ɔgye me di no, ɔbenya nkwa a enni awiee. (16) “Na sedee Onyankopɔn dɔɔ ewiase nie; se ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ɔgye no di no anyera, na mmom wanya nkwa a enni awiee.

**SENEA MOSE MAA ɔWɔ NO SO → SAA ARA NA ESE SE WɔMA ONIPA BA NO SO → OBIARA A OGYE NO DI RENYERA, NA MMOM ɔBENYA NKWA A ENNI AWIEE.**

*(Me ho adwene — fa saa nsem mmieniu yi to nkyen na ma enkyerekyere. Wɔ sare so no, wɔanka ankyere nnipa a wɔrewuwu no se wɔnye biribi mfa nsa nka ayaresa. Wɔka kyeree wɔn se wɔmfa gyidi nhwe nea Onyankopɔn pagyaw sii dua bi so — na wɔtenaa ase. Yesu ka se saa dua no ye ne mfetoho a egyptina ho ma n'ankasa asennua no. Gyidi ne hwe no. Ansa na obi besakra n'adwene wɔ biribiara ho, anaase ɔbeyee osetie wɔ biribiara mu no, ese se edi kan no ɔde ne koma nyinaa hwe nea wɔpagyaw no, na ɔde ne ho to no so. Na hwe Abraham: ogyee di, na Onyankopɔn buu no se ɔye ɔtreneeni — ansa na mmara reba, ansa na amanne biara reba. Gyidi ne baabi a biribiara fi ase. Nanso hwe senea gyidi ntem tu kɔ osetie mu wɔ nkyekyem a edi ho akyi no — anadwo koro no ara, dɔnhwerew koro no ara.)*

**E. Romafoɔ 10:8** Dee Atweresem no ka nie, “Onyankopɔn asem no aben wo, eda w'ano na ewɔ w'akoma mu.” Yei ne asem a efa gyidie ho a yeka no. **[G3670 homologeo ■]** (9) Se wopae mu ka se, “Yesu ne Awurade”, na wogyee di se Onyankopɔn na ɔnyanee no firii awufoɔ mu a, wɔbegye wo nkwa. (10) Na yefiri akoma mu gye di na wɔabu yen bem, na yede yen ano pae mu ka na yeanya nkwayee.

**KA Wɔ W'ANO SE YESU NE AWURADE + GYE DI Wɔ WO KOMA MU SE ONYANKOPɔN NYANEE NO FIRII AWUFO MU → WOBENYA NKWAGYE.**

**F. Romafoɔ 10:13** Sedee Atweresem no ka se, “Obiara a ɔbeɔ Awurade din no benya nkwa.”

**OBIARA A ɔBEɔ AWURADE DIN → WɔBEGYE NO NKWA.**

**G. Romafoɔ 10:17** Ennee na gyidie no firi asem no tie mu, dee yete firi Asempa a efa Kristo ho no mu.

**ENNEE NA GYIDIE NO FIRI ASEM NO TIE MU → DEE YETE FIRI ASEMPA A EFA KRISTO HO NO MU.**

**H. Asomafoɔ 16:29** Eho ara afiasɛ sohwɛfoɔ no frɛ maa wɔde kanea brɛɛ no na ɔde ahopopoɔ ne suro behwee Paulo ne Silas anim. **[G4100 pisteuo ■]** (30) Afei, ɔde wɔn firii adi bisaa wɔn sɛ, “Awuranom, edeen na menyɛ na manya nkwa?” (31) Wɔɔbuaa sɛ, “Gye Awurade Yesu di na ɔbegye wo ne wo fiefoɔ nyinaa nkwa.” (32) Afei, wɔkaa Awurade ho asem kyereɛ afiasɛ sohwɛfoɔ no ne ne fiefoɔ nyinaa. (33) Anadwo no ara, afiasɛ sohwɛfoɔ yi hohoroo Paulo ne Silas mmaabo akuro no anim. Afei, ɔmaa wɔɔɔɔ ɔne ne fiefoɔ nyinaa asu.

**AGYA NKORɔFOɔ, DEN NA ESE SE ME YE NA MANYA NKWAGYE? → GYE AWURADE YESU KRISTO DI → NA Wɔɔɔɔ NO ASU, ɔNE NE FIEFOɔ NYINAA, NTEM ARA.**

*(Me ho adwene — Kyerɛwsem no nyinaa mu no, mprenu pe na wɔbisaa saa asemisa yi denam ano: eha wɔ Filipi afiasɛ mu, ne Pentekoste da a ewɔ Asomafo Nnwuma ti 2 mu. Fa mmuae abien no gyina nkyen nkyen. Nnipadɔm a wɔwɔ Pentekoste no na wɔate asem no dedaw na wɔagyɛ adi dedaw — eno nti na wɔn koma yɛɛ wɔn ya — enti Petro fii ase wɔ anammɔn a edi ho so: monsakra mo adwene, na wɔmmɔ mo asu. Afiasoni no de, na onnim biribiara eɔa no, enti Paulo fii ase wɔ anammɔn a edi kan so: gye di — na afei ɔkaa Awurade asem kyereɛ no, na saa ɔɔn no ara wɔ anadwo no mu no, wɔɔɔɔ ɔbarima no asu. Mmamɔ abien, kwan baako. Gyidi nye asubɔ tamfo, na asubɔ nso nye gyidi tamfo; gyidi ne koma a eyɛ osetie, na saa ɔɔn no ara ye.)*

**I. Hebrifoɔ 11:6** Obiara a ɔnni gyidie rentumi nso Onyankopɔn ani. Eɛ sɛ obiara a ɔba Onyankopɔn nkyen no nya gyidie sɛ Onyankopɔn te ase na ɔdom wɔn a wɔhwehwe no.

**GYE SE WɔWɔ GYIDI A, ENTUMI NSO N'ANI → OBI A ɔBEBE ONYANKOPɔN NKYEN NO, ESE SE ɔGYE DI SE ɔWɔ HO.**

#### **IV. MMUAE NO — SAKRA W'ADWENE, MA WɔNBɔ WO ASU, GYE HONHOM KRONKRON**

**Asomafoɔ 2:38** Petro ka kyereɛ wɔn sɛ, “Monnu mo ho na wɔmmɔ mo asu wɔ Yesu Kristo din mu sɛdeɛ ebeyɛ a, wɔde mo ɔɔne bekyɛ mo na moanya Onyankopɔn akyɛdeɛ a eyɛ Honhom Kronkron no.

**[G859 aphasis ■] [G907 baptizo ■] [G3340 metanoeo ■]** (39) Onyankopɔn hyɛ Honhom Kronkron yi ho ɔɔ maa mo ne mo mma ne wɔn a wɔtete akyirikyiri ne wɔn a Awurade, yen Onyankopɔn, befre wɔn aba ne nkyen no nyinaa.”

**NSAKRA + MMOMMOM Wɔ YESU KRISTO DIN MU MA BONE FA → MOBENYA HONHOM KRONKRON AKYEDE NO.**

#### **V. NU WO HO**

**A. Asomafoɔ 3:19** Monnu mo ho na monni Onyankopɔn akyi, na ɔde mo ɔɔne akyɛ mo

**SAKRA WO ADWENE + DAN → SE WɔBEPAPA WO ɔɔNE.**

**B. Luka 13:3** Dabi, sɛ mo nso moannu mo ho a, wɔbekunkum mo saa ara.

**GYE SE MOSAKRA MO ADWENE → MO NYINAA BEYERA SAA ARA.**

**C. 2 Korintofoɔ 7:10** Awerehoɔ a Onyankopɔn de baa mo so no enti, moanya ahonuɔ bi a enam so de mo beko nkwayee mu; enti ense sɛ eyɛ mo ya. Nanso, awerehoɔ a ewiasɛ de brɛ yen no deɛ, eɔe owuo na eba.

**AWEREHOW A EFATA ONYANKOPɔN NO YE NKAETIRE MA NKWAGYE → WIASɛ MU AWEREHOW DE OWU BA.**

*(M'ankasa m'adwene — mmfa no sɛ eyɛ asemfua ketewa a wɔka no penkoro na aka wɔ ho. Nu wo ho wo ɔɔne ho, ne nsem a ete saa, gyina Kyerɛwsem no mu nyinaa mu no aka mpen ɔha ne dumien — aduanan asia wɔ Apam Dedaw mu, na aduosia asia wɔ Apam Foforo mu. Efi adiyifoɔ no su a wɔka sɛ dane, dane, kɔsi Yohane su a ɔka sɛ nu wo ho wo ɔɔne ho, kɔsi Awurade no ankasa, kɔsi asomafoɔ no, kɔsi Kristo a wasɔre a ɔretwere akɔma asafo ahodoɔ no — nteaseɛ baako kɔ so firi Genesis kɔsi Adiyisem: DANE. Onyankopɔn nnyae sɛ ɔfrefre nnipa mma wɔnye saa da. Na obiara ntumi nnyae ne ye.)*

#### **VI. MA WɔMMɔ WO ASU NYE KRISTO MU MMA ɔɔNE FAFIRIE**

**A. Asomafoɔ 22:16** Afei, edeen na woretwen bio? Sɔre na ma wɔmmɔ wo asu nhohoro wo ɔɔne wɔ Yesu din mu. **[G907 baptizo ■]**

**SCORE, MA WɔNBɔ WO ASU, NA HORO WO ɔɔNE → ɔɔ AWURADE DIN FRE NO.**

**B. Romafoɔ 6:4** Eberɛ a wɔɔɔ yen asu no, yewuie, na wɔsieɛ yen ne Kristo. Sɛdeɛ Agya Onyankopɔn nam n'animuonyam so nyanee Kristo firii awufoɔ mu baa nkwa mu no, saa ara nso na seesei yete ase wɔ

nkwa foforo mu.

**WOSIEE NO WOMMOA ASU MU KODUU OWU MU → SEE SAA ARA NA YEN NSO YEBENANTE ABRABO FOFORO MU.**

**C. Kolosefo 2:12** Woboo mo asu no nso, wosiee mo ne Kristo. Afei wonyanee mo baa nkwa mu, efiri se na mowo gyidie wo Onyankopon tumi mu a enyanee Kristo firii awuforo mu no.

**WASIE NO KA HO WO ASUBO MU → WONE NO ASORE DENAM GYIDI A EWO ONYANKOPON TUMIDIE MU NO SO.**

**D. 1 Petro 3:21** Eno na afei ne seso ne asubo a egye mo nkwa seesei no. Enye honam ani efi hohoro, na mmom, eye bo a wofiri ahonim pa mu hye Onyankopon. Enam Yesu Kristo wusoree so gye mo nkwa.

**ASUBO NO NSO GYE YEN NKWA SESEI = BO A WOFIRI AHONIM PA MU HYE ONYANKOPON.**

*(M'ankasa nsuwii — enye nsu no na egye nkwa. Eye ahonim pa a wode bua Onyankopon: mogya a wode ka ahonim ho denam asubo mu osetie so, na wonyan onipa no ma tena ase foforo.)*

**2 Ahemfo 5:10** Na Elisa somaa oboforo koka kyeree no se, “Kohohoro wo ho mprenon wo Asubonten Yordan mu, na wo honam beba mu, ama wo kwata no ako.” **[H2891 taheer ■]**

**NA WO HONAM BEBA MU → NA WO HONAM BEBA MU, AMA WO KWATA NO AKO.**

**2 Ahemfo 5:13** Nanso, ne mpanimfo bo mmoden kasa kyeree no se, “Owura, se odiyifo no kaa se ye adwuma kesee bi a, anka worennye anaa? Eno enti, tie asem a waka se kohohoro wo ho keke, na wo ho beto wo no, na di so.”

**SE ODIYIFO NO KA KYEREE WO SE YE ADEE KESEE BI A, ANKA WORENNE ANAA? → ENNEE, SE JKA SE, GUARE, NA WO HO NTOWO MU DE A, DEN NTI A WORENNE SAA?**

**2 Ahemfo 5:14** Enti, Naaman koo Asubonten Yordan mu, kodoo asuko mprenon, sedee Onyankopon onipa no hyee no se onye no. Ne honam ani daa ho te se abofra, maa ne kwata no nyinaa kee.

**ENTI, NAAMAN KOO ASUBONTEN YORDAN MU, KODOO ASUKO MPRENON → NE HONAM ANI DAA HO TE SE ABOFRA, MAA NE KWATA NO NYINAA KEE.**

*(M'ankasa m'adwene — nsem nokware yi na wakyere dedaada. Naaman ye obarima kese, na ye kwatani, na woka kyeree no se onye ade nketewa bi: onkohoro ne ho mprenon wo Yordan mu, na wanya ne ho atee. Ne bo fuw, na ohwee kwan se wobeye ade kese bi ma no, na osusuw se ne man mu nsubonten no ye sen Israel nsu no — senea nnipa da so ara suntisunti wo ahyede a eye mmerew see ho no. Nanso enye Yordan nsu no na esaa no yare; na mmom na Onyankopon asem a wodii so wo nsu a Onyankopon kaa mu no mu no na esaa no yare. Jkoo nsu no mu kodwiraa ne ho mprenon, na ne honam ho san beyee te se ABOFRA KETWA honam ho. Saa ara nso ne okwan a onipa fa so wo awo foforo mu: enye ono ankasa mmodenbo kese bi so, na mmom oko nsu ase wo osetie mu, na osan ba soro se abofra foforo, na oho atew.)*

**E. Marko 16:16** Na obiara a ogye di na wobo no asu no, wobegye no nkwa. Na obiara a onnye nni no, wobebu no fo. **[G907 baptizo ■]**

**OBI A OGYE DI NA WOBO NO ASU → WOBEGYE NO NKWA.**

**F. Yohane 3:5** Yesu nso buaa no se, “Mereka nokore akyer wo, se woomfiri nsuo ne Honhom mu anwo obi a, orentumi nko Onyankopon Ahennie no mu. **[G1080 gennao ■]**

**GYE SO ONIPA WO NSUO NE HONHOM MU AWO → ORENTUMI NKO ONYANKOPON AHENNIE MU.**

**G. Galatifo 3:27** Woboo mo asu hyee Kristo mu enti, moafa Kristo mu nnepa no ato mo ho so. **[G907 baptizo ■]**

**DEM BREBIA A WABO WON ASU AHYE KRISTO MU NNIPA NYINAA → WAFURA KRISTO.**

**H. Tito 3:4** Nanso, ebera a yen Agyenkwa Onyankopon ayamye ne ne do daa adi no (5) ogyee yen nkwa. Enye nnwuma pa bi a yeaye enti, na mmom, onam n'ahummoboro mu ahohoro yen ho, agye yen nkwa, ama Honhom Kronkron no awo yen foforo ama yen nkwa foforo.

**ONYANKOPON YEN AGYENKWA ADJE NE NE DO DAA ADI → EMFIRI TENENEE NNWUMA MU → SENE N'AHUMMOBO TESE NO, OGYEE YEN NKWA, DENAM GUARE A EDE BA AWOSAN FOFORO SO.**

**I. Efesoforo 2:8** Eye adom no enti na wonom gyidie so agye mo nkwa. Emfiri mo ankasa, eye Onyankopon akayedee. **[G5485 charis ■]** (9) Emfiri nnwuma mu, na obi de ahoahoa ne ho. (10) Onyankopon na waye yen sedee yetee yi. Onam Kristo so bo yen se yemme yen nnwuma pa a wasiesie ato ho no.

**ADOM MU NA WONOM GYIDI SO GYE MO NKWA = ONYANKOPON AKYEDE → EMFIRI NNWUMA MU, SENE OBIARA REHOAHOA NE HO → YEYE NE NSA ANO ADWUMA, A WOBOWO YEN WO KRISTO YESU MU SE YENNI NNWUMA PA HO**

## DWUMA.

(Me ankasa m'adwene — kora saa nokware abien yi bom, na akyinnyegye biara nni wɔn ntam. Adom ye akyede; gyidi na egye; na asubɔ nye adwuma a etumi pe hwee, senea Naaman amfa asubɔ wɔ asubɔnten mu annya n'ayaresa no, anaase wɔn a wɔrewuwu no amfa wɔn ani a wɔde too kɔbere mfrafrae ɔwɔ no so annya wɔn nkwa. Onyankopɔn de biribiara bae; onipa no dee, ɔye osetie na ɔgye kwan. Ɔbarima a ɔfiri nsuo no mu ba no nni hwee a ɔde behoahoa ne ho — wɔsiee no, na Onyankopɔn nyanee no. Wɔaka saa asem yi wɔ atifi fa 1 Petro 3:21 ho, na eye nokware wɔ ha nso: enye nsuo no, na enye yen ankasa nsa ano nnwuma nso. Eye adom, a wɔnam gyidi mu osetie so gye. Na nkyerekyeremu a edi ho pɛpɛɛpɛ no ka dee nnwuma no ye ho asem: enye nkwagyee no fapem, na mmom eso aba — yeye Onyankopɔn ankasa adwuma, a wɔaye yen foforo wɔ Kristo Yesu mu sedee yebenante nnwuma pa a wasiesie ama yen dada no mu. Obiara a odi mmara no so no nnyaa akyedee no se ɔfata dee, na obiara a ɔka se eye ɔfatae no nte mmara no ase.)

**J. 1 Timoteo 1:13** Nanso, mmere bi a atwam no, na mekasa tia no, taa no, kaa nsem a emfata faa ne ho. Onyankopɔn ahunu me mmɔbɔ na esiane se na mennye nni enti, na mennim dee mereye.

**ONE OBU ABUSUABI + OTAA NKURƆFOƆ + OYE OBRANTEHENE → NANSO MENYAA MMƆBƆHUNU.**

(M'ankasa m'adwene — hye nsow WƆN bɔne ne nea saa osetie yi hohoroo. Saulo a ofi Tarso taataa Kristo kwan no kosii owuo mu. Ɔkyekyeree mmarima ne mmea de wɔn kɔɔ afiase, ɔye abususemka ne obi a ɔtaa Onyankopɔn nkurɔfoɔ. Awurade no ankasa hyiaa no wɔ kwan so, bɔɔ no hwee fam, na ɔkasa kyeree no fii soro. Nanso NA EMU DA nnansa akyi, wɔsoma Anania se ɔnkɔka nkyere no: ɔɔre, na ma wɔnbɔ wo asu, na hohoro wo bɔne, na fre Awurade din. Se hann a ewɔ Damasko kwan so no anhohoro Saulo bɔne, na mmom nsu a efi osetie mu no hohoroo bɔne no de a, ennee mma obiara nsusu se ne bɔne no wɔ ɔkwan a eye mmerew sen dee Onyankopɔn de maa obɔnefoɔ a ɔsen biara no so a wɔbetumi ayi afiri ho.)

## VII. GYE HONHOM KRONKRON AKYEDE

**A. Asomafoɔ 19:5** Wɔtee saa asem yi no, wɔmaa wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Awurade Yesu din mu. (6) Paulo de ne nsa guu wɔn so no, Honhom Kronkron baa wɔn so maa wɔkaa kasa foforo, hyee nkɔm.

**WƆBƆƆ WƆN ASU WƆ AWURADE YESU DIN MU → HONHOM KRONKRON BAA WƆN SO.**

**B. Romafoɔ 8:9** Se Onyankopɔn Honhom te mo mu a, enye honam mmereye na edi mo so. Na se obi nni Kristo Honhom a, ɔnye Kristo dea.

**SE OBIARA NNI KRISTO HONHOM A → ONNYE NE DE.**

**C. Asomafoɔ 2:39** Onyankopɔn hyee Honhom Kronkron yi ho bɔ maa mo ne mo mma ne wɔn a wɔtete akyirikyiri ne wɔn a Awurade, yen Onyankopɔn, befre wɔn aba ne nkyen no nyinaa.”

**BOHYE NO WƆ MO + NE MO MMA + NE WƆN A WƆWƆ AKYIRIKYIRI NO NYINA ASE.**

**D. Efesofɔ 1:13** Saa ara na ete wɔ mo ho nso. Eberɛ a motee nokwasem a eye Asempa a emaa mo nkwagyee no, mogyee Kristo diiɛ. Wɔde bɔhye Honhom Kronkron no hyee mo nso wɔ ne mu. (14)

Honhom no ma yen awerehyemu se wɔde dee Onyankopɔn de asie ama ne nkurɔfoɔ no bɛma yen. Afei, yebede yen ho na wɔbekamfo Onyankopɔn ahye no animuonyam.

**WƆDE HONHOM KRONKRON A WƆHYEE HO BƆ NO ƆƆƆ WO HO NSO → ENO NE YEN AGYAPADEE NO SIANOM.**

**E. 2 Korintofoɔ 1:22** faa yen se ne dee, enna ɔde ne Honhom Kronkron no hyee yen akoma mu de sii dee ɔwɔ ma yen nyinaa so dua.

**FAA YEN SE NE DEE + ENNA ƆDE NE HONHOM KRONKRON NO HYEE YEN AKOMA MU DE SII DEE ƆWƆ MA YEN NYINAA SO DUA.**

**F. Efesofɔ 4:30** Monnhye Onyankopɔn Honhom Kronkron a wɔnam so asɔ mo ano ama ɔgyee da no were.

**MMA HOMMA KRONKRON A ONYANKOPƆN DE NO YE NSƆW MMƆBƆ → ƆNE ONI A WƆDE NO ASO NSO AGYINA KOSI OGYE DA.**

(M'ankasa m'adwene — Honhom Kronkron no nye akatua a efata nnipa kakraa bi. Ɔye Ɔhene no NSƆWANO a ɔde asi wɔn a wɔye N'ankasa de so, ne KAKYIRE TUA — agyapade no fã a edi kan a wɔatua ansa — se wowɔ N'akyi kosi ogyefo da no. Enti asemmisa no da ho pefee, na ese se wɔbisa: wo anya Honhom Kronkron no ana? Efise asem no ka no pefee: obiara a onni Kristo Honhom no, ɔmfata no. Krataa a nsɔwano nka ho no nye Ɔhene no krataa. Onipa a onni Honhom no, ɔnye Kristo dea bio. Hwehwe no kosi se wobɛnya no.)

## VIII. MOMPERE MU NKO SO — ASOMAFO NO NKYEREKYERE, AYONKOFA, BURODO MU BUBU, MPAEBO

**A. Asomafɔɔ 2:41** Wɔn mu dodoɔ no ara gyee asem no diie maa wɔbɔɔ wɔn asu. Saa eɔa no, nnipa beye mpensa na wɔbekaa agyidifoɔ no ho. **[G4342 proskartereo ■]** (42) Daa na wɔde wɔn adagyee nyinaa sua asomafɔɔ no nkyerekyere. Wɔne wɔn nyaa ayonkɔfa, hyia didi bɔɔ mu ne wɔn bɔɔ mpaee.

**WON A WOFAA N'ASEM NO ANIGYE SO NO, WOBɔɔ WON ASU → WɔDE WON HO TOO ASOMAFOɔ NO NKYEREKYERE SO + FEKUɔYE + BURODO MU BU + MPAEBO SO.**

**B. Asomafɔɔ 2:46** Daa na wɔbɔ mu hyia wɔ asɔredan mu de anigyee ne akoma pa bɔ mu didi wɔ wɔn afie mu, kamfo Onyankopɔn, nya animuonyam wɔ nnipa anim. (47) Eɔa biara na Awurade de wɔn a ɔgye wɔn nkwa no beka wɔn ho.

**KO SO DA BIARA WO ADWENE KORO MU → AWURADE DE WON A WOɔRENYA NKWAGYE KAA WON HO WO ASAFO NO HO DA BIARA.**

**C. 1 Korintɔfoɔ 11:23** Awurade nkyen na menya nkyerekyere a mekyerekyere mo no se, Awurade Yesu, anadwo a wɔyii no maeɛ no, ɔfaa burodo (24) na ɔdaa Onyankopɔn ase no, ɔbuu mu kaa se, “Yei ne me onipadua a mede ma mo. Monye yei mfa nkae me.” (25) Saa ara na Adidi no akyi no, ɔfaa kuruwa na ɔkaa se, “Saa kuruwa yi ye Onyankopɔn apam foforo a wɔde me mogya ahye mu den. Eberɛ biara a mobenom no, momfa nkae me.” (26) Eberɛ biara a mɔbedi burodo no na mobenom kuruwa no ano no, monka Awurade wuo no ho asem kɔsi se ɔbeba.

**MENYAA EFIRI AWURADE HO + YEI NE ME NIPADUA A WOABUBU NO AMA MO → MONYE EYI MFA NKA E ME → MUDA AWURADE OWU ADI KOSI SE ɔBEBA.**

**D. Yohane 6:54** Obiara a ɔdi me honam se aduane na ɔnom me mogya no nya nkwa a enni awieeɛ, na da a eɔi akyire no, menyane no ama no nkwa foforo.

**OBIARA A ɔDI ME HONAM SE ADUANE NA ɔNOM ME MOGYA NO NYA NKWA A ENNI AWIEEɛ → NA DA A EɔI AKYIRE NO, MENYANE NO AMA NO NKWA FOFORO.**

**E. 1 Yohane 1:9** Se yeɔa yen bɔne kyere Onyankopɔn a, ɔye ɔnokwafoɔ ne ɔteneneeni se ɔde yen bɔne bekye yen, na wate yen ho afiri dee ente nyinaa ho.

**SE YEKA YEN BONE KYERE ONYANKOPON A → ɔYE ɔNOKWAFOɔ NE ɔTENENEENI SE ɔDE YEN BONE BEKYE YEN, NA WATE YEN HO AFIRI DEE ENTE NYINAA HO.**

**F. Hebrifɔɔ 3:13** Na mmom, sedee ebeye a bɔne rennaadaa mo mu bi na wɔnye asoɔden enti, da biara mommoaboa mo ho mo ho eberɛ a asem “Enne” a ewɔ Atweresem mu no fa yen ho no.

**TU MO HO MO HO NKURA DA BIARA → ANKASE MMORA MO MU BI KOMA DEN WO BONE NNAADAA HO.**

*(Me nsusuie — hye no nsow senea asem no ka DA BIARA. Wɔkɔɔ so daa. Wobubuu paanoɔ firi ofie kɔɔ ofie. Wɔhyee wɔn ho wɔn ho nkuran da biara. Eyi nye nyamesom a eye dɔnhwerew biako Kwasida, ne dɔnhwerew biako wɔ dapen no mfimfini — akonnwa a wɔka mu no mprenu, na nkwa no nkaeɛ dee ye ɔno ara dea. Asafo a eɔi kan no de tenaa ase da biara, abom, na Awurade de wɔn a wɔgyee wɔn nkwa no kaa wɔn ho da biara. Gyidie a wɔde asie kɔsi nhyiam a eɔi ho no ye gyidie a bɔne nnaadaa nti eɔirim. ɔnhwehwe nsrahwe. ɔhwehwe nkwa.)*

## IX. TENA KRISTO MU — TOA SO GYIDI MU

**A. Yohane 15:4** Montena me mu na me nso mentena mo mu. Dua aban biara ankasa rentumi nso aba gye se efam ne dutan ho. Saa ara nso na morentumi nso aba gye se mote me mu. **[G3306 meno ■]** (5) “Mene bobe no; na mone dua aban no. Obiara a ɔte me mu na mete ne mu no beso aba bebreɛ; se mokwati me a, morentumi nye hwee.

**GYE SɔE MOTE ME MU → SEMU NNI ME A MORENTUMI NYE HWE.**

**B. Kolosefoɔ 1:23** Eɛ se moko so ma mo gyidie mu ye den. Mommma ho kwan mma mo anidasoɔ a monyaa no da a eɔi ekan a moteɛ Asempa no nhinim. Saa Asempa a wɔka kyere nnipa nyinaa yi enti na me, Paulo, mebeyee ɔsomfoɔ no.

**SE MOTOA SO GYINA GYIDIE MU A NNYINASO WO MU NA ATIM → MONNMA WOɔNTU MO MMFI ANIDASO A EWO ASEMPA NO MU NO HO.**

**C. 2 Yohane 1:9** Obiara a ɔntena Kristo nkyerekɔyere mu no, ɔnni Onyankopɔn. Na dee ɔntena nkyerekɔyere no mu no wɔ Agya no ne Ɔba no. **[G3306 meno ■]**

**OBI A ƆTE KRISTO NKYEREKYERE MU → ƆWƆ AGYA NO NE ƆBA NO NYINAA.**

**D. Romafoɔ 11:22** Enti monhwɛ Onyankopɔn ayamɔ ne ne denyɛ. Ɔyɛ den wɔ wɔn a wɔyɛɛ asoɔden no so, nanso ne yam yɛ ma mo wɔ ebere a mode mo ho ato n'ayamɔ so. Na sɛ moamfa mo ho anto no so a, saa ara na wɔbɛpɛmpɛn mo.

**HWE ONYANKOPƆN PAPAYE NE NE DEN NO → SƐ WOTOA SO WƆ N'ADƆSƐ MU A → ANKASA WƆBETWA WO NSO AGU.**

**E. Adiyisɛm 3:15** Menim dee woayɛ. Menim sɛ wonyɛ nwunu nso wonyɛ hye. Me pɛ ne sɛ, anka wobɛyɛ mu baako. (16) Nanso, esiane sɛ woyɛ boturobodwo, na wonyɛ hye na wonyɛ nwunu enti, merebɛtɛ wo sɛ ntasuo afiri m'anom.

**NEA ENYE NWINI NA ENYE HYE → ƆKYENA WO YƐ HYEHYEE NKO → MEBEFƐ WO AFI M'ANOM.**

*(M'adwene ankasa — hye nsow dee Awurade de yɛ dee ne ho yɛ hyew kakra no. Enyɛ dee ne ho yɛ nwini nko, na mmom dee ne ho yɛ hyew kakra no — dee ɔwɔ ɔsom bi a eso ma ɔn nsi na enso mma ɔte ase — ɔno na Ɔbefɛ no afiri N'ano. Sɛ obi beka Ne ho ata no nkyere sɛ wɔbɛsɔ mu senkyerenne bi mu, na wo ho yɛ hyew Kwasiada na wo ho yɛ nwini nnawɔtwe no nyinaa. Ekyere sɛ wobɛhyɛɛ. Ɔka sɛ, eyɛ sɛ wo ho beyɛ hyew, anaase mpo wo ho beyɛ nwini, sene sɛ wobɛyɛ saa mfimfini adeɛ a ema ne yam nnye no yie no. Tena mu wɔ Ne mu, na ma no nkora wo so ma wo hyɛ nkɔsi awieɛɛ.)*

## **X. GYINA PINPINPIN KOSI AWIEƐ**

**A. Mateo 24:13** Nanso, wɔn a wɔbɛgyina pintinn akɔduru awieɛɛ no, wɔbɛgye wɔn nkwa. **[G5278 hupomeno ■]**

**NANSO, WƆN A WƆBEGYINA PINTINN AKƆDURU AWIEƐƐ NO → WƆBEGYE WƆN NKWA.**

**B. Adiyisɛm 2:10** Nsuro ɔhaw a erebeto wo no. Tie! Wɔde mo mu bi bɛto afiasɛ na ɔbonsam nam so aso mo ahwɛ. Na mo haw bedi dadu. Sɛ owuo mu mpo a, gye me di na mema wo nkwa abotire.

**NSURO NNEƐMA A WOBƐHU AMANE WƆ MU NO MU BIARA → YƐ ƆNOKWAFO KOSI OWUO MU → MEMA WO NKWA ABOTIRE.**

**C. 1 Korintofoɔ 11:28** Enti ansa na obiara bedi burodo no, anom kuruwa no ano no, esɛ sɛ ɔkari ne ho hwɛ.

**ENTI ANSA NA OBIARA BEDI BURODO NO → ANOM KURUWA NO ANO NO, ESƐ SƐ ƆKARI NE HO HWE.**

**D. Mmɛbusɛm 24:16** Ɛwom sɛ ɔteneneeni hwe ase mpɛn nson dee, nanso ɔsɔre bio, na amumuyɛfoɔ dee, amanahunu baako ma wɔhwɛ ase.

**ƐWOM SƐ ƆTENENEENI HWE ASE MPƐN NSON DEƐ, NANSO ƆSƆRE BIO.**

**E. 1 Yohane 2:1** Me mma, meretwere yɛi abre mo na moanyɛ bɔne; na sɛ obi yɛ bɔne a, yɛwɔ Yesu Kristo ɔteneneeni no a ɔsɛ wɔ Agya no ho ma yen.

**ƆƆ OBI YƐ BƆNE → YƐWƆ ƆKANNIFOƆ WƆ AGYA NO NKYEN, YESU KRISTO ƆTENENEENI NO.**

**F. Hebrifoɔ 7:25** Enti, ɔtumi gye wɔn a wɔnam ne so ba Onyankopɔn nkyɛn no ɛnnɛ ne daa, efiri sɛ, ɔte ho daa sɛ Onyankopɔn ma wɔn.

**OTUMI GYE WƆN NKWA KOSI AWIEƐ → ƆTE ASE DAADAA SƐ ƆNSRAƐ MMƆDEN MMA WƆN.**

**G. Nnwom 103:12** Sedɛ apueɛ ne atɔɛ ntam ware no, saa ara na wama yen ne yen mmarato ntam kwan aware.

**SƐDEƐ APUEƐ NE ATƆƐ NTAM WARE NO → SAA ARA NA WAMA YEN NE YEN MMARATO NTAM KWAN AWARE.**

**H. Hebrifoɔ 8:12** Mɛhunu wɔn mmɔbɔ wɔn bɔne ho; na merenkɛ wɔn bɔne bio.”

**NA MERENKAE WƆN BƆNE BIO.**

**I. Yohane 10:27** Me nnwan te me nne, me nso menim wɔn na wɔdi m'akyi. (28) Mema wɔn nkwa a ɛnni awieɛɛ a wɔrenwu da, na obi rentumi nnye wɔn mfiri me nsam. (29) M'Agya a ɔde wɔn maa me no wɔ tumi sene obiara, na obiara rentumi nnye wɔn mfiri me nsam.

**ME NGUAN TE ME NNE + WƆDI M'AKYI → OBIARA RENTUMI NNYI WƆN MFI ME NSAM.**

**J. Heseekiel 18:24** “Na se ɔteneneeni twe ne ho firi ne tenenee adeye ho, kɔye bɔne, na ɔye akɔiwadee a amumuyefoɔ ye a, ɔbenya nkwa anaa? Wɔrenkae ne tenenee nneyee no. Esiane se ɔdi nokoredie ho fɔ na waye bɔne enti, ɔbewu.

**NA SE ɔTENENEENI TWE NE HO FIRI NE TENENEE ADEYE HO → ESIANE SE ɔDI NOKOREDIE HO Fɔ NA WAYE BɔNE ENTI, ɔBEWU.**

**K. Mmɛbusɛm 26:11** Sedee ɔkraman sane kɔ ne fee ho no, saa ara na ɔkwasea ti n’agyimisɛm mu.

**SEDEE ɔKRAMAN SANE Kɔ NE FEE HO NO → SAA ARA NA ɔKWASEA TI N’AGYIMISɛM MU.**

**L. 2 Petro 2:20** Na se onipa sua yen Awurade ne yen Agyenkwa Yesu Kristo ho asem, na ɔnam so dwane firi ewiase yi mu akwammɔne so, na akyire no ɔkɔ bɔne mu bio ma ɔdane bɔne akɔa a, ennee eye hu sene ne kane no. (21) Se wɔnnim Kristo koraa a, anka eye ma wɔn sene se wɔbesua ne ho nsem na afei wɔbedane wɔn akyi akɔyere mmara Kronkron a wɔde maa wɔn no. (22) Dee ebaa wɔn so no kyere se, saa ebe yi ye nokore. “ɔkraman sane kɔtafere ne fe enna ɔprako a wɔadware no no nso kɔyantam wɔ atekye mu.”

**WɔAKɔFA NO BOM BIO, NA WɔADI NE SO → NE AWIEEE YE DEN SEN NE MFITIASE → ɔKRAMAN SANE Kɔ NE FE A ɔFEE NO HO BIO + PRAKO A WɔAHORO NO NE HO NKWANSO PRAKO NO SANE KɔHUTA Wɔ ATEKYE MU.**

**M. Mateo 7:22** Atemmuo da no, nnipa pii beka akɔyere me se, ‘Awurade, yekaa wo ho asem kyeree afoforɔ. Yenam wo din nso so tuu ahonhommɔne, sane yee anwanwadee, ahodoɔ’. (23) Na mabua wɔn se, ‘mennim mo da. Momfiri me so nkɔ, nnebɔneyefoɔ!’

**AWURADE, AWURADE, YENKAA NKɔM Wɔ WO DIN MU ANA? → MENNIM MO DA: MUMFI ME SO NKɔ, MO A MOYE AMUMɔYESɛM.**

*(Me nsusuwii ankasa — Kristo mu abofra ketewa betumi de ne nsa aka ogya no mpo bere a Agya no aka se dabi. Eno ne abofra a ɔresua ade nkatohaw, na Agya no nim saa. ɔba a wanyin se ɔbabarima anaa ɔbabea ese se onim yiye. Nanso hwe mmɔborɔhunu a ewɔ mu yi: se yeye bɔne mpo a, wɔntow yen nkyene. Yewɔ ɔboafɔ — Yesu Kristo ɔtreneeni no — a ɔte ase daa na ɔkasa kyere Agya no wɔ yen ho bere biara. Enti yesɔre bio. ɔtreneeni hwe ase mprenson, na ɔsɔre bio. Yehwe yen ho, yeka nea yeaye, yetwe yen ho fi ho, na yesan kɔ yen Agya no adwuma ho, na yegyaw nea atwam no hɔ — efise Onyankopɔn ayi yen bɔne a fi hɔ akɔ akɔyirikyiri senea apuei ne atɔe ntam kwan ware, na ɔnkae bio. Nanso mma saa mmɔborɔhunu yi nye nea wode ye adesua bɔne. Heseekiel kyere ɔfa fɔforo no: ɔtreneeni a otwe ne ho fi ne trenee ho na owu ne bɔne mu no, ne trenee a na ɔwɔ kan no renkye no nkwagye. Petro nso kyere saa mfonini koro no ara wɔ Apam Fɔforo no mu, na ɔfa tete be bi de ye eyi: ɔkraman a ɔsan kɔ ne fee ho, prako a wɔahoro no na ɔsan kɔ dontori mu — obi a oguan fii wiase mu efi ho denam Awurade ho nimdee so, na afei ɔsan kɔ mu bio, na n’awiei ye mmɔborɔ sen ne mfiase. Na Yesu ka kyere wɔn a wɔyee bɔne wɔ ne din mu no se, “Minnim mo da.” Afei so nkoso yi afoa abien no nyinaa mu, na mma emu biako nye kusuu. Awurade se obiara ntumi nntwe ne nguan mfi ne nsam — ɔtamfo biara, tumi biara, onipa biara nni ho. Saa ahobammɔ no ye nokware, na eye Ne nsa a eso ade no, enye yen de. Nanso hwe senea ɔka nguan no ho asem: wɔte ne nne, na wodi n’akɔi. Asem no nkyere da se wɔtwe oguan bi fi ne nsam; ekyere nea wɔahoro no se ɔsan n’akɔi kɔ dontori mu, ɔno ara n’apede mu. Kyerewsem no kura eyinom mmieny nyinaa mu — nsa a wontumi mmubu mu, ne kɔkɔbɔ a eka se mma yentwe yen ho mfi ho — na emfa mmieny no nye nsem baako a enye den, enti yen nso yennyee saa. Se wuhwe ase a, mma wo were nhow: ɔboafɔ no wɔ hɔ ampa, na ɔkwan a eko fie da hɔ. Nsusuw se wubetumi asan wo ho kwa: kɔkɔbɔ no nso ye nokware. Hwe ase, nanso sɔre. Sɔre, na gyina pintinn kɔsi awiei.)*

## **XI. HWE YIE — TIE ASOMAFɔ NO, NA HWE ASEMPA FOFORɔ HO**

**A. 1 Yohane 4:6** Nanso, yen dee, yeye Onyankopɔn nkurɔfoɔ. Obiara a ɔnim Onyankopɔn no tie yen. Na obiara a ɔnye Onyankopɔn onipa no ntie yen. Yei nko ara ne ekwan a yenam so de hunu nokore Honhom ne atɔrɔ honhom mu.

**ONIPA A ONIM ONYAME NO TIE YEN → EYI SO NA YENAM NIM NOKWARE HONHOM NO + NNARADI HONHOM NO.**

**B. Galatifoɔ 1:8** Na se yen, anaa ɔbɔfoɔ firi ɔsoro beka asempa a nsonsonoe da eno ne yen Asempa no ntam a, onii no beko afɔbuo a enni awiee mu. (9) Yeaka dada na mereti mu bio se: Obiara a ɔbeka asempa a ene Asempa a moagye atom no bɔ abira no beko afɔbuo a enni awiee mu.

**ESE MPO YEN, ANAA ɔBOFOɔ A ɔFIRI SORO, KA ASEMPA FOFORO BI → MA ɔNYE NNOMEDEE.**

*(M’ankasa m’adwene — hye no nsow: se dee yegye di no ne dee asomafɔ no kae nhyia, ennee eye YEN mfomsɔɔ, enye wɔn dee. Wɔhunuu No, na wɔtee No, na ɔno ara somaa wɔn. Obiara a ɔtie Onyankopɔn no tie wɔn. Se obi de ɔkyerekɔyerefoɔ bi si asomafɔ no anim a, eye mfomsɔɔ honhom no tie.)*

**C. Yuda 1:3** Me nnamfonom, anka merebo mmoden atwere mo afa nkwagye a yen nyinaa te mu no ho. Nanso, ese se metwere mo wo asem foforo ho na moyere mo ho gyina nokore a Onyankopon de ama ne nkuruforo afebo, a ense se wosesa mu da biara da. (4) Nnipa bi awiawia won ho abefra yen mu a wakyee asem a efa yen Onyankopon adom no ka se adom no enti abrafo bone nsee hwee. Wonnnye Yesu Kristo a ono nko ara ne yen Wura ne yen Awurade no nto mu. Atweresem no aka won afobuo a aba won so no ho asem dada.

**SIWO GYINA GYIDIE A WODE HYEE NO ANIM PRAKO → NNIPA BI HYEN MU KOKOAM.**

**D. 2 Petro 2:1** Atoro adiyifo koo tetefo no mu, na saa ara nso na atoro adiyifo beba mo mu ara ne no. Wobekyerere nkyerakyere bone a nokore nni mu na wapa Owura a ogyee won no, na enam so ama osee aba won so preko pe.

**ATORO ADIYIFO BEKYERE NKYEREKYERE BONE A NOKORE NNI MU → WOBAPA OWURA A OGYEE WON NO.**

**E. 2 Korintofo 11:13** Saa nnipa no nye nokore asomaforo. Woye atoro asomaforo a wonam twa atoro wo won adwuma ho ma nnipa hunu won se woye Kristo asomaforo. (14) Enye me nwanwa, efiri se, obonsam koraa tumi sesa ne ho ma odane ye se hann.

**ASOMAFORO ATOSEM, ADWUMAYEFORO NNAADAFORO → JKRAMAN NO ANKASA DANE NE HO YE HANNSOROFORO.**

*(Me ara m'adwene—mpo wo asomaforo no ankasa mmere so no, nnipa bi wowo mu betwaa nkyerakyere no mu. Ennee na yen mmere so de, bere a nea wakyerakyere no fa kese ye foforo, enni ntini biara wo asem dedaw no mu, na womfa no nni dwuma yiye no, ebeye den na enye nokware pii. Biribi nye nokware se nnipa dodow gye di, na enye se atetesem a nnipa aka no nti. Eye nokware se epe, se ene nea abrafo no de mae no hyia.)*

**2 Timoteo 4:3** Ebere bi beba a nnipa rentie nkyerakyere pa no, na mmom, wobedi won ara won asedee akyi na waboaboa akyerakyerefo a wobeka nsem a worepe atie no ano, na waka akyere won. (4) Wobepo nokore no tie, na watie anansesem.

**WORENGYE NKYEREKYERE PA NNI → WOBESERE WON HO NKYEREKYEREFO SO SE WON AKONNO TEE, EFIRISE WON ASOM YE WON YERE.**

**1 Timoteo 4:1** Honhom no si no pi se, akyire yi, nnipa bi begyae gyidie no mu so. Wobedi atoro ahonhom ne ahonhommone nkyerakyere akyi.

**WO MMERE A EDI AKYIRI NO MU EBINOM BETWE WON HO AFIRI GYIDIE NO HO → NA WOBETIE AHOHWISIFORO AHONHOM, NE ABONSAM NKYEREKYERE.**

*(M'ankasa m'adwene — na eyi ne saa donhwerew no papepe: nnipa a worentumi nnye nkyerakyere pa nto mu, na mmom waboaboa akyerakyerefo ma won ho se dom — dodoo biara a ebeye won aso a ereye won yaw no de, na waka nea wope se wote no kyere won. Onipa betumi asi ofie a eye akyerakyerefo nkoa, won nyinaa gye no tom, na won nyinaa nso aye mfomsoo. Womfaa nnipa dodoo nkyere nokware mu da, dodoo a wogyee di no ntumi mma no nye nokware, na wontumi nkyee no mma enye de wo aso mu. Fa wo ho firi nokware ho, na woadan wo — asem no ka no saa — ko anansesem mu.)*

**F. 2 Timoteo 2:15** Bo mmoden se wobeye odwumayeforo a womfere Onyankopon adwuma no ye ho, na kyere nokore a ewo Onyankopon asem no mu no, na woafata n'anim.

**BO MMODEN SE WOBEDA WO HO ADI SE NEA WADSO WO AHWE → KYE NOKWASEM NO MU YIYE.**

**G. Mateo 4:4** Yesu buaa no se, “Wotwere se, ‘Enye aduane nko ara na eho hia onipa wo n'asetena mu, na mmom, dee ehia titire ne Onyankopon asem.”

**ONIPA MMU BURODO NKO ARA SO NNA → NA MMOM ASEM A EFI ONYANKOPON ANOM BA NYINAA SO.**

**H. Mmabusem 30:5** “Onyankopon asem biara ye nokore; oye kyem ma won a wodwane toa no. (6) Mfa biribi nka n'asem ho, anye saa a obeka w'anim ama woaye otoroforo.

**ONYANKOPON ASEM BIARA YE KRONKRON → MMFA BIARA NKA NE NSEM HO.**

*(M'ankasa m'adwene — yenni ho tumi mfa yen pe nyi Onyankopon nsem mu, na yenfa nnwoko a eye mmerew na yennyaw nnwoko a emu ye den. Onipa nam ASEM biara so na etena ase. Se obi de bi ka ho, anaase oyi bi fi mu, na wobehu no se otoroforo wo Onyankopon a okaa saa asem no anim.)*

## **XII. OKOROMFO A WO ASENNUA SO NO NHWESOO**

*(M'ankasa nsusuwii — nea eka yi ne obo baako a nnipa pii de won akyinnyegye nyinaa gyina so: waka se okoromfo a orewu no nyaa nkwagye, na wommoo no asu da; enti asubo ho nhia. Momma yensusuw ho seesei wo asem no hann mu, na*

*yenhwe nea egyina so ankasa.)*

**A. Luka 23:40** Nanso, ɔdebɔneyefoɔ a ɔka ho no, kaa n’anim se, “Wonsuro Onyankopɔn? Hunu se yen nyinaa wɔ afɔbuo koro no ara mu. (41) Yen deɛ, saa asotwe yi fata yen; yen bɔne so akatua na yeanya yi, na yei deɛ, ɔnyeɛ bɔne biara.” (42) Ɔsane kaa se, “Yesu, woduru w’Ahennie mu a, kae me.” (43) Yesu buaa no se, “Merehye wo bɔ se, enne, wobeka me ho wɔ Paradise.”

**YɛNNYA YɛN NNEEMA A YɛYɛE HO AKATUA A EFATA → AWURADE, KAE ME → ƆNE, WOBɛKA ME HO Wɔ PARADISE.**

**B. Mateo 3:5** Yerusalemfɔɔ ne Yudeafɔɔ ne nnipa a wɔte Asubɔnten Yordan ho no nyinaa kɔɔ ne nkyen wɔ esere no so hɔ kɔtiee asem no bi. (6) Wɔkaa wɔn bɔne ma ɔbɔɔ wɔn asu wɔ Asubɔnten Yordan mu.

**YERUSALEM + YUDEA NYINAA + YORDAN HO MMEN NYINAA ASASE → ƆBƆƆ WɔN ASU, NA WɔKAA WɔN BɔNE.**

**C. Marko 1:4** Enti Yohane ba bebɔɔ asu wɔ esere so, ɔkaa adwensakyera asubɔ a ɛma bɔnefakye ho asem. (5) Nnipa fifiri Yerusalemu ne Yudea nkuro so kɔhunuu Yohane, tiee no. Na wɔkaa wɔn bɔne kyerɛɛ no no, ɔbɔɔ wɔn asu wɔ Asubɔnten Yordan mu.

**YUDEA ASASE NYINA + WɔN A WɔWɔ YERUSALEM → WɔN NYINA NA ƆBƆƆ WɔN ASU Wɔ YORDAN ASU MU.**

**D. Luka 7:29** Na wɔn a wɔtee deɛ ɔkaeɛ no nyinaa a ɔtogyefoɔ mpo ka ho bi gye too mu se, Onyankopɔn ye ɔteneneeni; na wɔsakyeraa wɔn adwene maa Yohane bɔɔ wɔn asu. (30) Na Farisifoɔ ne Mmaranimfoɔ no deɛ, wɔpoo Onyankopɔn asem enti, wɔamma Yohane ammu wɔn asu.

**ƆJMAN NO NYINAA NE ATOGYEFOɔ NO GYE TOO MU SE ONYANKOPɔN YE ƆTENENEENI NA WɔBƆƆ WɔN ASU → NANSO FARISIFOɔ NE MMARABOFOɔ NO A WɔANNYE ASU, WOMPOOW ONYANKOPɔN AFOTUSEM.**

**E. Mateo 21:32** Ɛfiri se, Yohane baa mo nkyen se ɔrebekyerɛ mo teneneɛ kwan, na moannye no anni. Nanso ɔtogyefoɔ ne nnwamanfoɔ gyee no diiɛ. Na mohunuu yei mpo no, moansakyera mo adwene, na moannye no anni.”

**AWURADETOɔFOɔ NE MMAAWARANI-FOɔ NO GYEE NO DII.**

**F. Yohane 4:1** Farisifoɔ no tee se nnipa pii reko Yesu nkyen ama wabɔ wɔn asu sene sedee nnipa ko Yohane nkyen. (2) Nso na Yesu ankasa deɛ, ɔmmɔ asu, na mmom, n’asuafoɔ no na wɔbɔ asu.

**YESU YɛE ASUOMISIFOɔ NA ƆBƆƆ WɔN ASU SEN YOHANE.**

*(Me ankasa m’adwene — afei susuw owifo yi ho wɔ saa kwan yi so. Asem no nka da se wɔmmɔ no asu. Eno ye ade a nkurɔfo fa sisi wɔn ho so, na wonam so si nkyerɛase mui nyinaa wɔ wɔn ankasa nsusuwii so. Nanso tie senea Asem no KA ampa: Yerusalemu, ne Yuda ASASE nyinaa, ne asase a atwa Yordan ho nyinaa mu nnipa kɔɔ na wɔbɔɔ wɔn asu, na wɔkaa wɔn bɔne. Nkurɔfo pii ne towgyefo bɔɔ asu. Nguamanfo gyee di. Farisifo ne mmara no anofafo nkutoo na wɔampe, na wɔammɔ wɔn asu. Owifo no nye Farisini — na ɔye nkurɔfo no mu baako, ɔye ɔdebɔneyefo, ɔye nea saa nnipa bi te se ɔno ara na wɔbeguann kɔhyiaa Yohane asubɔ a ɛfa adwensakra ho no. Na wɔ asennua no so, ɔyeɛ ade a eno ara na asubɔ no ye ho adwuma: ɔkaa ne bɔne — se yen nnwuma na eso akatua a yerɛnya yi fi mu. Fa ka ho se, Awurade ankasa n’asuafo bɔɔ nnipa asu beboro Yohane, wɔ asase no so nyinaa, wɔ mfe abiesa akyi. Enti nokware no ye nea ene anoyi no bɔ abira: Asem no enkyerɛ yen owifo bi a wɔammɔ no asu da, na mmom nea eboro so se WɔBƆƆ no asu kaa afɔforo no ho. Wɔn a wɔde wɔn ho to no so no, wɔde wɔn ho ato ɔbarima bi a wɔadware no dedaw.)*

**G. Hebrifoɔ 9:16** Se nsamansee bi wɔ hɔ a, ewɔ se wɔtumi kyere se onipa a ɔhyee saa samanseɛ no awu. (17) Se onipa a ɔhyee nsamansee no te ase a, saa nsamansee no nka hwee. Ɛbere a wawu no na eka biribi.

**NHYEHYɛE BI Yɛ DEN Wɔ NKURɔFO WU AKYI → ENNI AHOODEN BIARA BERE A NHYEHYɛE NO NANA NO TE ASE.**

*(M’ankasa m’adwene — na momma yenye no se ɔye ɔhorobɔ ne no koraa a: se ɔhorɔbani no anye bɔhye (baptisma) da: eno mpo, ɔnye mmara mma wo. Owuu ansa na apam fɔforo no reba mu. Bɔhye biara nni tumi mmere a ɔkae no de te ase, na Awurade nnii owuo ebere no. Enti ɔkorɔmfɔɔ no, wɔgyee no sedee na wɔgye nkurɔfoɔ tete bere mu, ansa na apam fɔforo yi epɔno ebuei da. Na wɔde no bɔɔ asennua no mu, ne nsa ne ne nan, na wantumi ansiane amma wɔmmɔ no asu. Onyankopɔn hwehwe osetie firi obiara hɔ wɔ deɛ ɔbetumi aye mu. Deɛ owufɔɔ ANTUMI anye no nye akwanhyia mma teasefoɔ a ɔBETUMI. Wɔmmɔ wo asennua mu; wobetumi aye osetie.)*

**H. Mateo 7:26** Nanso, wɔn a wɔtie deɛ meka na wɔnni soɔ no te se ɔkwasea bi a ɔsii ne dan sii anwea so. (27) Se osuo to, na osuframa bɔ, na nsuo yiri, na emu biara ka edan no a, ɛbedwiri agu fam, abubu pasaa.”

**TIE ASEM NA ƆNYE NO → OSII NE DAN Wɔ ANWEA SO → NA NE HWEHWE ANO YɛE KESE PAPA.**

*(Me nsusuwii ankasa — enti nkyerɛkyeremu nyinaa gyina adwene bi so a asem no nkaa da. Egyina nsenkyerenne pefee a asem no de ma no anim. Eno ne ofie a wɔasi wɔ nwea so, na ne asehwe beye kese. Nanso ahyede no gyina ɔbotan so, na*

*ennwenee: monsakra mo adwene, na mo mu biara nnye asubɔ.)*

*(Me nsusuiɛ ankasa — nanso tie eyi mpo wɔ nidi mu, na mfa adwenem a wonim biribiara dada no. Nnipa pii asusu saa, na wɔayɛ mfomsoɔ. Na yen a yede saa nsem yi brɛ wo no nnye nto mu sɛ yenim biribiara. Yɛda so ara reyɛ asuafoɔ, na yeasiesie yen ho sɛ asem no ne wɔn a wɔsomaɔ wɔn no betene yen. Nanso yentumi nsesa deɛ abɔfoɔ no kaɛɛ pefee no. Enti hwe ma wo ho: sɛ yeayɛ mfomsoɔ a, ma asem no ntene yen. Nanso hwe yie na wɔamfa nnipa nne a ɛkorɔn sene Odwammaa no asomafoɔ nne anni wo ho asem. Yehwe saa asem titire yi mu nkɔsoɔ te sɛ nhweso baako a ɛkyere senea wobɛtumi agyɛ biribi adi wɔ mmere a Bible no yɛ te sɛ ɛretwe adeɛ kɔ afanu foforo no. Ɛsɛ sɛ yekyekyɛ asem no mu tenenee: yerentumi mfa biribi nka ho, na yerentumi nyi biribi mfiri mu.)*

## MPAE A WɔDE GYE NO

*O Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ, me a meye ɔdebɔneyeni. Mate nokware no, na m'akoma awae, na mibisa wo sɛ: dɛn na ɛsɛ sɛ meye? Migye di firi me koma nyinaa mu sɛ Yesu Kristo wu maa me na ɔsɔre bio, na mede m'ano ka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade. Mesakra m'adwene — mɛfiri me bɔne mu dane ba wo nkyɛn firi me koma nyinaa mu. Wɔbɛbɔ me asu de akɔ ne din mu ama me bɔne fafiri, na wɔasie me ne no, na matena ase ɔbra foforo mu. Fa wo Honhom Kronkron hyɛ me ma, ɛfiri sɛ sɛ Kristo Honhom no nni me mu a, na mennye wo dea. Kora me so: boa me na matoa so wɔ asomafoɔ no nkyerekyerɛ, aduane mu bree, ne mpaebɔ mu; boa me na mate Kristo ho sɛ dubaa a ɛka bobɛ dua ho; boa me na menya boasetɔ nkosi awiei. Gye me nkwa, Awurade, na di me anim kɔsi akwan no awiei. Amen.*

## NSɔHWE NSEMMISA

- Afei bere a wɔtee eyi no, ɛwɔɔ wɔn koma mu, na wɔkaɛ —**
  - Adɛn nti na worekyɛ?
  - Anuanom, dɛn na yenye?
  - Ɔbetena ase anaa?
- Monnu mo ho, na wɔmmɔ mo mu biara asu wɔ Yesu Kristo din mu, ama —**
  - bɔne kye
  - ahonim pa mmuae
  - yɛn nneyɛɛ akatua a ɛfata
- Ɔde ahopopo baa hɔ, na ɔkaɛ sɛ: Me wuranom, dɛn na ɛsɛ mayɛ na manya nkwagye? Na wɔkaɛ sɛ: Gye Awurade Yesu Kristo di. Na saa dɔnhwerew no ara mu no ɔ—**
  - wɔsɔɔ no ano akɔsi ogyɛɛ da no
  - wɔtoaa so kɔɔ asɔredan mu daa
  - wɔbɔɔ no asu, ɔne ne fiefoɔ nyinaa, preko pɛ
- Naaman de ne ho hyɛ Yordan asu no mu mprenson, na ne honam san yɛɛ —**
  - sɛ sukyeremma fitaa
  - te sɛ abɔfra ketewa honam, na ne ho tee
  - wɔ Damasko asubɔnten mu guare akyi
- Obiara a ɔyɛ bɔne, a wantena Kristo nkyerekyerɛ mu —**
  - Onyankopɔn nnyɛɛ
  - ɔwɔ Agya no ne Ɔba no nyinaa
  - ɔbenya nkwa ahenkyɛw
- Sɛ obi nni Kristo Honhom no —**
  - wɔasɔɔ no ano akɔsi ogyɛɛ da no
  - wɔbɛbɔ no asu wɔ Yohane asubɔ mu

c) ɔnye ne dea

### Apam ye den —

- a) bere a nea ɔyee apam no te ase
- b) se nnipa awu akyi
- c) asem no ben wo, ewɔ w'ano mpo

MMUAE: 1-b · 2-a · 3-c · 4-b · 5-a · 6-c · 7-b

ƆKWAN A ƐDANE — Galatifoɔ 3:27 (“wɔabɔ wo asu de wo akɔ Kristo mu”) bue kɔ Abraham aseni no so: “Na se moye Kristo dea a, ennee moye Abraham aseni, ne adedifoɔ sedee bɔhye no tee” (Galatifoɔ 3:29).

ƆKWAN A ƐDANE — Efesofɔɔ 1:14 (“Honhom no ye bɔhye adee”) bue kɔ agyapadee a wɔatɔ no gye ho — agyapadee no ankasa, ne eda a wɔbetua kaakye no nyinaa no.

Saa mmuaee yi nnyina ɔkyerɛwfoɔ baako nko ara ne nne so. Mose, Dawid, Salomo, Yesaia, ne Heseziel gyina mu ka Mateo, Marko, Luka, Yohane, Paulo, Petro, ne Yuda ho, na Hebrifoɔ nhoma ka wɔn ho — adansefoɔ dumienɔ wɔ Apam Dada ne Foforo mu nyinaa, a wɔn nyinaa ka asem koro.

## SEDE

**Adiyisem 2:10** Nsuro ɔhaw a erebeto wo no. Tie! Wɔde mo mu bi beto afiasɛ na ɔbonsam nam so aso mo ahwe. Na mo haw bedi dadu. Se owuo mu mpo a, gye me di na mema wo nkwa abotire.

**YV NOKWAREFOɔ KOSI OWUO → MEMA WO NKWA ABOTIRE.**

## HELAFO NSEMFITIASEM TITIRIW

“gye di” — **G4100 pisteuo** — se obi bewɔ gyidi; se ɔbewɔ ahotoso; se ɔde ne ho behye nsa  
Gye Awurade Yesu Kristo di, na wobɛnya nkwaɔgye — gyidi a ewɔ koma mu, ansa na wɔatu anammɔn biara.

“ka” — **G3670 homologeo** — se obi beka asem koro no ara; se ɔbɛpae mu aka wɔ baguam  
Wɔde ano pae mu ka de nya nkwaɔgye.

“sakra wo adwene” — **G3340 metanoeo** — sesa adwene; sakra adwene  
Adesakyere a efi ase no — enye awerɛhow nkutoo, na mmom adwene a wɔaye no foforo de kɔ Onyankopɔn ho.

“bɔ asu” — **G907 baptizo** — te; se ahoro; ma wɔasie no wɔ nsu mu na wɔansɔre bio  
Osetie a edi kan: se wɔka wɔn a wɔasie no wɔ Ne mu, na wɔanyane wɔn se wɔnnantew asetena foforo mu.

“hohoro” — **G3068 louo** — guare; hohoro nipa no nyinaa ho  
Ɔhoro yen ho fii yen bɔne mu wɔ ne mogya mu.

“Bɔnefakye” — **G859 aphasis** — kɔmma; gyaee; bɔnefakye  
Wɔabɔ asu wɔ Yesu Kristo din mu MMA bɔne fafiri — bɔne a atwam no, wɔama atwa mu kɔ.

“awo” — **G1080 gennao** — awo; se wɔawo obi  
Gye se obi fi nsu ne Honhom mu wo a, ɔrentumi nkɔ Onyankopɔn Ahenni mu.

“adom” — **G5485 charis** — adom; akyede kwa  
Adom mu na wɔnam gyidi so agye mo nkwa — eye Onyankopɔn akyede.

“Kɔ so gyina pintinn” — **G4342 proskartereo** — traade wɔ mu; twen; de ne ho ma daa  
Nnasem anan a asafo a edi kan no kɔ so yee: asomafɔɔ no nkyerɛkyere, ayɔnkofa, burodo mu bubu, ne mpaeɛbɔ.

“tena” — **G3306 meno** — tena ase; atena hɔ; tena hɔ; kɔ so tena ase  
Baa no soɔ aba wɔ bere a etena bobe dua no mu nko ara.

“Gyina ano” — **G5278 hupomeno** — Se obi betena asee; se obi beso; se obi begyina ano  
*Ɔdehyee a ɔbegyina pintinn akɔsi awiee no na wɔbegye no nkwa.*

## HEBREW NSEMFUA

“gyee di” — **H539 aman** — se obi de ne ho ato so; se obi ye pintinn; se obi ye nokwafo — asemfua  
"amen" no ntinso

*Abraham gyee Awurade dii; na wobuu no se ɔtreneeni.*

“tew” — **H2891 taher** — ho tew; ho ye kronkron

*Guare, na woho ntew — Naaman honam san yee se abofra ketewa bi de.*

“ayaresa” — **H7495 rapha** — sa yare; ma eye peye

*Ne mmaatwa mu na wɔasa yen yare.*

## SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).